



**Informacija o ponudi
Održivog paketa usluga
za finansijsku inkluziju i
zelenih proizvoda i
proizvoda usmjerenih na
društveno odgovorno
finansiranje**

NLB Banka

Poštovani,

obavještavamo Vas da NLB Banka d.d., Sarajevo od 12.06.2024. godine, u skladu sa Odlukom o mjerama za jačanje finansijske inkluzije i održivog poslovanja banke koju je donijela Agencija za bankarstvo FBiH, u ponudi ima novi paket usluga pod nazivom NLB Paket za finansijsku inkluziju.

Opis	DA	NE	Planirane aktivnosti
Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju	X		
Otvaranje / vođenje tekućeg računa i slanje mjesečnog izvoda po tekućem računu putem e-maila ili drugog elektronskog načina koji ne uključuje štampanje ili dodatne troškove za korisnika			
Izdavanje, reizdavanje i godišnje održavanje Debit Mastercard i / ili Visa Classic Debit kartice			
Korištenje usluga Web E-Bank / M-Bank / NLB SMS			
Usluge NLB Pay			
Odobrovanje, revidiranje i automatsko produženje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu			
10 bezgotovinskih naloga mjesečno za izvršenje plaćanja u unutrašnjem platnom prometu do kumulativnog iznosa od 10.000 KM (transakcije žiro kliringa), što uključuje platne transakcije obavljene putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva i drugih oblika plaćanja u domaćoj valuti *			
Promjena PIN koda u poslovnici Banke ili na bankomatu			
Neograničeno plaćanje roba i usluga na POS terminalima u BiH u visini raspoloživih sredstava na tekućem računu			

*Banka će za izvršenje naloga koji prelaze definisani opseg usluga naplaćivati naknadu u skladu s važećom tarifom. Održivi paket usluga ne uključuje polaganje i podizanje gotovog novca na račun/s računa za plaćanje.

Uslovi korištenja: Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju mogu ugovoriti svi korisnici tekućih računa u Banci na teritoriju FBiH i BD.

Iznos naknade: Korisnik NLB Paketa za finansijsku inkluziju plaća naknadu za vođenje paketa u iznosu od 4,10 KM.*

Usklađivanje visine naknade NLB Paketa za finansijsku inkluziju će se vršiti jednom godišnje, na osnovu podataka o visini prosječne mjesečne neto plate u FBiH za prethodnu godinu, izračunatu na godišnjem nivou. Podatke o istom objavljuje Federalni zavod za statistiku na web stranici www.fzs.ba.

Datum revidiranja objave: 30.06.2026. godine.

*Iznos mjesečne naknade koji Banka može naplatiti za održivi paket usluga za finansijsku inkluziju iznosi najviše 0,3% prosječne mjesečne neto plate u FBiH za prethodnu godinu, izračunatu na godišnjoj razini.

Dodatno Vas obavještavamo o ponudi zelenih proizvoda i proizvoda usmjerenih na društveno odgovorno finansiranje za fizička i pravna lica sa sljedećim detaljima:

Opis	Tip klijenta	Fizička lica		Pravna lica		Javna preduzeća	
		DA	NE	DA	NE	DA	NE
Zeleni proizvodi		X		X		X	
Proizvodi usmjereni na društveno odgovorno finansiranje		X		X			X
Ukoliko je odgovor „Da“ banka će navesti opis kreditnog proizvoda i namjenu		ZELENI PROIZVODI: 1. NLB EKO KREDIT NAMJENA: Kupovina: električni bicikl, romobil, bicikl. Rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta što podrazumijeva: - zamjenu sistema grijanja sa toplotnim pećima na biomasu ili prirodni gas, - izolaciju vanjskih zidova i krovova i podnu izolaciju sa zvučnom i termičkom izolacijom za podove i pregradne zidove unutar objekta, - kupovinu i zamjenu vanjskih prozora i vrata sa proizvodima koji omogućavaju dodatne uštede energije, - kupovinu i zamjenu starih radijatora sa novim koji su opremljeni termostatskim ventilima, - kupovinu i zamjenu vodenih i zračni toplotnih pumpi, - ugradnju solarnih kolektora i solarnotermalnih sistema za toplu sanitarnu vodu.		1. ZELENI PROIZVODI Kratkoročni i dugoročni kredit za zelene klimatske transakcije čija je namjena finansiranje investicionih projekata, ulaganja u solarne elektrane i energetske efikasnost, refinansiranje ulaganja u solarne elektrane i energetske efikasnost. Komerijalni uslovi se ugovaraju u skladu sa bonitetom klijenta, rokom otplate kao i uslovima transakcije. Instrumenti osiguranja: U skladu s internim aktima Banke 2. PROIZVODI USMJERENI NA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE • Dugoročni namjenski kredit za žene u biznisu, mlada preduzeća kao i preduzeća iz slabije razvijenih regija čija je namjena finansiranje stalnih sredstava, obrtnih sredstava i za retroaktivno finansiranje i refinansiranje.		1. ZELENI PROIZVODI Kratkoročni i dugoročni kredit za zelene klimatske transakcije čija je namjena finansiranje investicionih projekata, ulaganja u solarne elektrane i energetske efikasnost, refinansiranje ulaganja u solarne elektrane i energetske efikasnost. Komerijalni uslovi se ugovaraju u skladu sa bonitetom klijenta, rokom otplate kao i uslovima transakcije. Instrumenti osiguranja: U skladu s internim aktima Banke 2. PROIZVODI USMJERENI NA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE NLB Banka d.d., Sarajevo trenutno ne nudi kreditne proizvode za društveno odgovorno finansiranje javnih preduzeća. Proširenje ponude u ovom području nije planirano.	

**2. POTROŠAČKI
NAMJENISKI KREDITI
proizvod EKOAUTO -**

NAMJENA:

- za kupovinu električnih i hibridnih vozila - proizvod EKOAUTO PROIZVODI USMJERENI NA

**3. EBRD kredit za
finansiranje projekata
energetske efikasnosti**

NAMJENA:

Izolacija i građevinske mjere (prozori, zidovi, krov, pod, pregradni zidovi);

Sistemi grijanja i obnovljivi izvori energije (kotlovi, biomasa, solrani sistemi, toplotne pumpe);

Oprema i dodatne tehnologije (uređaji, LED, PV sistemi, baterije, punjači za električna vozila, ventilacija).

**DRUŠTVENO
ODGOVORNO
FINANSIRANJE:
NLB Krediti za finansiranje
MBA studija na IEDC Bled**

NAMJENA: Za pokriće troškova studija

**NLB krediti za studente -
program Work and Travel**
Kamatna stopa:

NAMJENA: Za pokriće troškova studija

- Krediti uz 100% subvenciju kamate za subjekte male privrede u Kantonu Sarajevo iz kreditne linije Ministarstva privrede Kantona Sarajevo čija je namjena obezbjeđenje tekuće likvidnosti, produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti kao i za finansiranje za trajna obrtna sredstva.

Maksimalan iznos ukupnog dugoročnog zaduženja klijenta zavisi od finansijske situacije klijenta, svrhe finansiranja, te datih instrumenata obezbjeđenja, a ne može biti veći od 2.000.000,00 KM. Rok otplate kredita je maksimalno 84 mjeseca uključujući i grace period do 12 mjeseci. Kamatna stopa je 3% fiksna, a subvencija iznosi 100% troškova kamate. Naknada za obradu zahtjeva se ne naplaćuje.

Fizička lica

ZELENI PROIZVODI

1. NLB EKO KREDIT za finansiranje povećanja energetske efikasnosti

Uslovi korištenja: NLB EKO KREDIT za finansiranje povećanja energetske efikasnosti je namjenjen fizičkim licima - rezidentima.

Maksimalni iznos kredita je 50.000,00 KM, a maksimalni rok otplate je 120 mjeseci.

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)	EKS*
3,49% promjenjiva ili	3,78%
12M EURIBOR+fiksna marža 2,59%	5,14%

Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata na iznos kredita 30.000 KM, uz mjenice, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate 10 godina, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent statusa 1 koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio minimalno 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenica (10 KM) i ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM).

Ukoliko bi klijent aplicirao za kredit po uslovima iz prethodnog primjera uz promjenjivu kamatnu stopu 3,49%, ali uz naknadu za obradu kredita 1% **EKS** bi iznosio **4,00%**, a uz naknadu za obradu kredita 1,5% **EKS** bi iznosio **4,11%**.

EKS uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.12.2025 (2,21).

- Naknada za obradu kredita: 1% min 50 KM za klijente koji primanja ostvaruju preko Banke, 1,5% min 50 KM za klijente koji primanja ne ostvaruju preko Banke, 0 % za nove klijente A boniteta koji će prenijeti primanja na Banku.

NAMJENA:

Kupovina: električni bicikl, romobil, bicikl.

Rekonstrukcija i adaptacija stambenog objekta što podrazumijeva:

- zamjenu sistema grijanja sa toplotnim pećima na biomasu ili prirodni gas,
- izolaciju vanjskih zidova i krovova i podnu izolaciju sa zvučnom i termičkom izolacijom za podove i pregradne zidove unutar objekta,
- kupovinu i zamjenu vanjskih prozora i vrata sa proizvodima koji omogućavaju dodatne uštede energije,
- kupovinu i zamjenu starih radijatora sa novim koji su opremljeni termostatskim ventilima,
- kupovinu i zamjenu vodenih i zračnih toplotnih pumpi,
- ugradnju solarnih kolektora i solarno-termalnih sistema za toplu sanitarnu vodu.

2. Potrošački namjenski krediti proizvod EKOAUTO

Uslovi korištenja: EKOAUTO je potrošački namjenski kredit namjenjen rezidentima, fizičkim licima, klijentima Banke. Maksimalni iznos kredita je 100.000,00 KM, a maksimalni rok otplate je 120 mjeseci. Namjenjen je za kupovinu električnih i hibridnih plug-in vozila.

ROK KREDITA	NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)	EKS*
od 13 do 60 mjeseci (uz mogućnost grace perioda do 6 mjeseci)	3,99% fiksna	4,95%
od 61 do 120 mjeseci (uz mogućnost grace perioda do 6 mjeseci)	4,69% fiksna ili	5,53%
	4,39% fiksna prvih 60 mjeseci, nakon 60 mjeseci 12M EURIBOR + fiksna marža 3,39%	5,50%

***EKS** izračunata na iznos kredita 50.000 KM za rok 5 i 10 godina, uz naznačenu kamatnu stopu, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent statusa 1 koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio minimalno 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenica (10 KM), ovjere saglasnosti o zapljeni (8 KM) i osiguranja korisnika kredita (prema tarifniku osiguravajuće kuće, pretpostavljeni iznos premije 850KM za 5 godina, 1.300 KM za 10 godina). Ukoliko bi klijent aplicirao za kredit po uslovima iz navedenog primjera sa rokom otplate 10 godina, NKS 5,59% promjenjiva i naknadom za obradu kredita 1% **EKS** bi iznosio **5,77%**, a naknadom za obradu kredita 1,5% **EKS** bi iznosio **5,89%**, **EKS** uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.12.2025 (2,21%).

- Naknada za obradu kredita:

1% min 50 KM za klijente koji primanja ostvaruju preko Banke,

1,5% min 50 KM za klijente koji primanja ne ostvaruju preko Banke, 0% za nove klijente A boniteta koji će prenijeti primanja na Banku.

Namjena: kupovina električnih i hibridnih (plug in hibrid) vozila - proizvod EKOAUTO

EBRD kredit za finansiranje projekata energetske efikasnosti

Uslovi korištenja:

EBRD kredit za finansiranje projekata energetske efikasnosti je namjenjen rezidentima - fizičkim licima. Maksimalan iznos kredita je 50.000 KM za klijente koji su zaposleni dok maksimalni iznos kredita za penzionere preko 65 godina starosti po isteku otplate kredita iznosi 30.000,00 KM. Maksimalni rok otplate je 120 mjeseci.

Namjena kredita:

- finansiranje ulaganja u energetske efikasne

proizvode u skladu sa Procedurom za finansiranje energetske efikasnosti iz sredstava EBRD

ROK OTPLATE KREDITA	FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA	EKS*
Do 5 godina	5,49%	6,53%
Do 10 godina	5,99%	6,91%

EKS* izračunat na iznos kredita KM 50.000,00, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio minimalno 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i trošak pribavljanja mjenica (10KM) ovjere saglasnosti o zapljeni (8 KM) i osiguranja korisnika kredita (prema tarifniku osiguravajuće kuće, pretpostavljeni iznos premije 850 KM za 5 godina, 1.300 KM za 10 godina).

Ukoliko bi klijent aplicirao za kredit po uslovima iz navedenog primjera na 10 godina, NKS 5,99% fiksna, uz naknadu za obradu: 1% (500KM), trošak pribavljanja mjenica (10KM) ovjere saglasnosti o zapljeni (8 KM) i osiguranja korisnika kredita (prema tarifniku osiguravajuće kuće, pretpostavljeni iznos premije 1.300 KM za 10 godina) **EKS** bi iznosio **7,16%**

PROIZVODI USMJERENI NA DRUŠTVENO ODGOVORNO FINANSIRANJE: NLB Krediti za finansiranje MBA studija na IEDC Bled

Uslovi korištenja:

NLB kredit za finansiranje MBA studija na IEDC Bled je namjenjen rezidentima-fizičkim licima, klijentima Banke.

Kamatna stopa:

do 60 mjeseci fiksna NKS 3,30% **EKS 4,09%**

do 120 mjeseci fiksna 4,10% **EKS 4,77%**

Iznos kredita: do 50.000KM

Rok otplate: 13 mjeseci do 120 mjeseci

Naknade: Naknada za obradu zahtjeva - Bez naknade

Naknada za vođenje kreditnog računa mjesečno - Bez naknade

Naknada za prijevremenu otplatu - u skladu sa Odlukom o tarifi naknada

Namjena: Za pokriće troškova studija

***EKS** izračunat na primjeru kredita za klijenta statusa 1, na iznos kredita 50.000 KM, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate i troškove pribavljanja mjenica (10 KM), ovjere saglasnosti o zapljeni (8KM) i osiguranja korisnika kredita (prema tarifniku osiguravajuće kuće, pretpostavljeni iznos premije 850 KM za 5 godina, 1.300 KM za 10 godina).

NLB krediti za studente - program Work and Travel

Uslovi korištenja:

NLB krediti za studente su namjenjeni rezidentima-fizičkim licima, klijentima Banke koji imaju status studenta i koji učestvuju u Work and Travel programu.

Kamatna stopa:

do 12 mjeseci fiksna 4,40% ***EKS 8,63%**

do 24 mjeseca fiksna 5,50% ***EKS 7,82%**

Iznos kredita: do 5.000KM

Rok otplate: do 24 mjeseca

Naknade: Naknada za obradu zahtjeva – 1,5% minimalno 50,00KM

Naknada za vođenje kreditnog računa mjesečno - Bez naknade

Naknada za prijevremenu otplatu - u skladu sa Odlukom o tarifi naknada

Namjena: Za pokriće troškova studija

***EKS** izračunata na iznos kredita 5.000 KM, uz sudužnika -roditelja, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate, uz 1,50% naknade za obradu kredita (75KM), trošak pribavljanja mjenica (20 KM) i ovjere saglasnosti o zapljeni za sudužnika-roditelja (8KM).

Za detaljnije informacije o statusima klijenata, uslovima i troškovima kredita, te ostaloj ponudi kredita posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke ili se informirajte putem informacionog lista na web stranici Banke ili pozovite naš Kontakt centar na besplatni broj 0800 22 427.

Datum revidiranja objave: 30.06.2026. godine.